

АХСЫННЫ
25 КҮНЭ
№4
2017



ЧУГДААР



Г.Н. Чиряев аатынан Хоро орто оскулатын үөрэнээччилерин хаһыата



САҢА ДЫЛЫНАН!

Күндү үөрэнээччилер, убаастабыллаах учууталлар, үлэһиттэр, төрөппүттэр!



Кэлэн иһэр Саҥа дылынан, 2018 сылынан оскуола администрациятын аатыттан итии-истинг эбүрдэбитин тиэрдэбин. Кэлэн иһэр 2018 сыл барыгытыгар үтүө доруобуйаны, үөрэххитигэр, үлэһитигэр үрдүк ситиһиилэри, элбэх үөрүүнү, дьолу-соргуну ажаллын.

Ааспыт сылбыт биһиги оскуолабытыгар кэккэ араас ситиһиилэрдээх ааста. Киэн тутта ааттыбыт муниципальнай олимпиада саамай ситиһиилээх кыттааччытын Юлиан Винокуровы, сыл бастын лидерин, “Басхан-2017” кыайылаабын Рудик Константиновы, Ил Дархан елкатын кыттылаабын Марфа Осипованы, Манчаары оонньууларын призерун Владик Илларионовы, кыттылаахтарын Вася Софроновы, Вилена Ивановнаны, Татьяна Николаевнаны, Дмитрий Дмитриевичи, “Инникигэ харды” НПК регионнаабы кыайылаахтарын, улууска иккис миэстэлээх КВН командатын, улуус бастын кылаас салайааччытын аатын ылбыт Виктория Александровнаны, “Будущий дипломат” улуустаабы конкурс маннайгы кыттылаабын Коля Николашкины, үөрэнээччилер комплекснай спартакиадаларын кыттылаахтарын: хабылыкка, хаамыскаҕа, боксаҕа уонна мини-футболга кыттан миэстэлэспиттэри о.д.а.

Ааспыт сыл үөрэх үлэһиттэрин идэлээх союзтара 100 сылын бэлиэтээтэ. Биһиги коллектив тэннэ үөрэр үлэһиттэрбит ситиһиилэриттэн. Ол курдук Вилена Ивановна Аан дойду Кубогар мас тардыһытыгар чемпионатын 3 призера, Татьяна Николаевна, Степан Афанасьевич, Настя Гаврильева пулевой ытыгыга республиканскай турнирга хамаанданан Н.Кульбертинов Кубогун хаһаайыттара буоллулар. Оскуола остуол тенниһигэр командата үөрэх управлениетын начальнигын Кубогар 2 миэстэлэннилэр.

Быйыл биир улахан ситиһиитинэн буолар оскуолабыт үлэтэ сыаналанан Ил Дархан 1000000 солкуобайдаах Гранын ыллыбыт.

Оскуолабыт инникитин өссө күүскэ сайдарыгар, оҕолорбут ситиһиилэринэн күн ахсын үөрэрбит, киэн туттарбыт туһугар кэлэр сылга өссө күүскэ үлэлиэххэ, бары бииргэ буолуохха диэн ынырабыт!

Саҥа Дьыл алгыһа
Саҥа Дьыл ажаллын эһиэхэ
Самныбат саргылаах дьолунан
Сиргэ баар хас биирдии киһиэхэ
Үлэттэн дьоллонор үөрүүнү!
Саҥа Дьыл үксэттин үтөнү,
Түстэтин төннүбэт төлкөнү,
Дэлэттин сайаҕас санааны,
Киһиэхэ амарах сыһыаны.

Самсонова Р.В., Хоро орто оскулатын директора

Интернат Саҥа дыла

Биһиги интернатпытыгар үөрүүлээх-көтүүлээх, көрдөөх-нардаах Саҥа дьыл буолан ааста. Ол онтон быһа тардан суруйуом. Интернаппытын киэргэтэн, араас уоттаах харыйабытын туруоран, Саҥа дьыл салгынын киллэрэн ыалдыттарбытын кэтэһэн олобуппут. Сыл ахсын ытыллар Саҥа дьылбыт, быйыл уратыта диэн төрөппүттэрбит кэлэн ыалдыттаан бардылар. Интернаппыт үлэһиттэрэ Саҥа дьылбытын «Белоснежка и семь гномов» диэн предствалениенан саҥалаабыттара. Оҕолор подароктарын тутан баран бэйэлэрин эбүрдэлэрин үнкүүлээн, ыллаан тиэрдибиттэрэ. Төрөппүттэр эмиэ предствалениелаах кэлэн сэргэхсиппиттэрэ. Киһээ үнкүүлээн, хаартыскаҕа түһэн бириэмэбитин түргэн баҕайытык аһардан, дьоннорбут тарбаспыттара. Бу күммүт олус түргэнник аһан хаалбыта да буоллар, биһиги өйбүтүгэр уһун бириэмэҕэ хатанан хаалыа диэн эрэнэбин. Барыгытын кэлэн иһэр Саҥа дылынан итиитик-истинник эбүрдэлибин. 2018 сыл үчүгэи эрэ ажаллын.



Күн аайы эбиллибэт билии көбүрүүр
Күндүтүк саныыр, убаастыыр учууталларбын, бииргэ үөрэнэр оѳолорбун, интернат оѳолорун, доѳотторбун, оскуола уонна интернат үлэһиттэрин кэлэн иһэр Сана 2018 сылынан итиитик-истинник эѳэрдэлиибин! Баѳарабын эһиэхэ дьолу, доруобуйаны, тапталы, үлэѳитигэр үөрэххитигэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри. Хаһан да хомойуманг, куруук дьол-үөрүү аргыстаах буолун!

Эѳэрдэни кытта Спиридонова Владимира. 11а кылаас

Чугас дьоннорбун 86 кылаас кыргыттарын барыгытыгар баѳарыам этэ дьоллоох, доруобай олоѳу,үөрэххитигэр ситиһиини уонна куруутун үөрэ-көтө сылдыаргытыгар!

С н/п Акимова Алина, 8б кылаас

Кылааһым оѳолорун, учууталлары Сана дьылынан эѳэрдэлиибин! Кытаанах доруобуйаны уонна үчүгэй үөрэѳи баѳарабын.

Кочнев Даниил. 10а кылаас

Күндү учууталларбын,кылааһым оѳолорун Сана дьылынан итиитик-истинник эѳэрдэлиибин! Баѳарабын уһун доруобай олоѳу, кэрэ кэскиллээх сыллары!

Винокуров Юлиан, 10а кылаас

Пусть у вас все будет хорошо! Желаю всем отличного будущего и пусть каникулы у вас будут прекрасными. Я желаю всем своим одноклассникам, родственникам, хорошим знакомым и учителям хорошего нового года!

Явловская Аня 10 а, кылаас

Уважаемые учителя и ученики, поздравляю вас с новым годом! Желаю вам всего хорошего, чтобы хорошо провели каникулы и и все у всех было замечательно!

Захаров Коля 10а, кылаас

Убаастабыллаах учууталларбын, бииргэ үөрнэр доѳотторбун кэлэн иһэр Сана дьылынан итиитик-истинник эѳэрдэлиибин! Үөрэххитигэр, үлэѳитигэр үрдүктэн-үрдүк ситиһиилэри, Миирнэй алмаас тааһын курдук кытаанах доруобуйаны, Сунтаар суолун курдук уһун-киэн олоѳу. Хомойор диэни билбэккэ, өрүүтүн үөрэ-көтө сылдыһын!

Титова Саня 10а, кылаас.

МИННЬИГЭСТИК АҕАА

Саҥа дьыллааѳы сандалыгар

Харталаах салаат

Сылгы иһэ, хартата хайа да остуол маанылаах аһа диэтэѳин. Хартаны бэйэтин эрэ сири ыарырѳатар буоллахха, салаакка булкуйан туспа бүлүүдэни оноруллар. Буспут хартаны, кыһыл уонна араѳас өннөөх Болгария биэрэһин, туустаах оѳурсуну, эриэппэ луугу солумкалыы бысталаан булкуйабыт, сөбүн көрөн укуруоптуубут, туустуубут уонна мас арыытын кутабыт. **Этгээх, тэллэйдээх салаат**
Туох ирдэнэрэ: Ынах этэ - 400-500 гр.
Тэллэй - 300-400 гр.
Сымыыт - 4 устуука.
Оѳурсу - 1 устуука.
Хортуоппуй -2-3 устуука
Мас арыыта - 1 ост. Ньюоска. Майонез.
Хайдах оноробут?
Ынах этин буһарабыт. Хортуоппуйу, сымыыты эмиэ буһарабыт. Тэллэйи кыра соѳусгына кырбаан баран, мас арыытыгар ыһаарылыыбыт. Эти уһун синньигэс гына, атыттарын кубиктыы быһабыт. Барытын холбуубут, булкуйабыт, майонезтыыбыт. Салаат бэлэм. Бырааһынньык остуолугар оѳурсуну синньигэс гына быһан, укуруоптаан киэргэтэн биэриэххэ сөп.



Эһиэхэ анаан бэлэмнээтэ Алина Павлова
МИННЬИГЭСТИК АҕААН!

Саҥа Дьыллааѳы көр-күлүү

Биир күн, Саҥа Дьыл чугаһыгар, орто уолум табаарыһа оонньуу киирдэ. Эмиэ бастакы кылааска саҥа үөрэнэ киирбит кэмэ. Бэйэтэ буоллаѳына кып-кыра унуохтаах, пыш-паш этгээх, төп-төкүнүк сирэйдээх, хаппыт тириини быһаѳынан хайа соппут курдук кыараѳас харахтаах, төкүнүйэн тахса сылдыар истээх, дааѳынаан саҥарбыт куоластаах. Короче, астык, смешной баѳайы киһичээн. "Ноо, Эрик, хаһыс кылаас буоллун, дьэ? Школаны бүтэрэн ээрэр үһүгүн дуу?"-диибин аһыы олорон. Киһим тириппит-хоруппут ахан, итии миин иһэн сыһсырыта олорон эмискэ тохтуу биэрдэ, мин диэки көрдө уонна: "Ээс, бастакы эрэ кылааспын ээ!"-диэн туохха эрэ балыллан эрэрдии ыксаабыт баѳайытык эппиэттээтэ. "Ээ, алѳас, оннук дуу. Оччобуна дьэ алпаабыты билэѳин буо?"-диибин. Киһим сирэйин көрүө этигит: били кыараѳас хараѳа кэнии түстэ, уоһа чорбос гынна уонна түргэн баѳайытык хааѳынаан: "Кимий оол?" -диэбитигэр күлэн тоѳо бардым, били миин иһэ олорбуппун чачайа сыһан төттөрү тыбырдым, мин дьылээхтэрим бары быара суох сыталлар. Нэһиилэ тыын ыллым уонна: “Ол аата алфавит диибин ээ”, – диэтим, син уоскуйбучча. “Соох, биһиэхэ оннук оѳо суох ээ”, – диэбитигэр олох да остуол анныгар барбытым. Айуу-айа.

ЧУГДААРА КҮЛҮӨБҮН

